

t2_msualg_1
(TMFimFVF44LscEaDtvdVryZ1tLLyrwvoV7g)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k9_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge (v1_funct_1 X1)) \Rightarrow ((r1_tarski \\ & (k10_xtuple_0 X1) X0) \Rightarrow ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 (k9_xtuple_0 \\ & X1) X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k9_xtuple_0 \\ & X1) X0)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. \forall X4. \forall X5. \\ & (((v1_funct_1 X4) \wedge (m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X1)))) \wedge ((v1_funct_1 X5) \wedge (m1_subset_1 X5 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X2 X3)))))) \Rightarrow (k1_partfun1 X0 X1 X2 X3 X4 X5 = k3_relat_1 X4 X5) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. \forall X4. ((\neg v1_xboole_0 \\ & X1) \wedge (((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X3 \\ & (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))))) \wedge ((v1_funct_1 X4) \wedge ((v1_funct_2 \\ & X4 X1 X2) \wedge (m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 X2)))))) \Rightarrow \\ & ((v1_funct_1 (k3_relat_1 X3 X4)) \wedge (v1_funct_2 (k3_relat_1 X3 X4) \\ & X0 X2)) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.\forall X4.\forall X5. \\ & (((v1_funct_1 X4)\wedge(m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X1))))\wedge((v1_funct_1 X5)\wedge(m1_subset_1 X5 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X2 X3))))\Rightarrow((v1_funct_1 (k1_partfun1 X0 X1 X2 X3 X4 X5))\wedge(m1_subset_1 \\ & (k1_partfun1 X0 X1 X2 X3 X4 X5) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X3)))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(v1_relat_1 X1)\Rightarrow((v5_relat_1 X1 X0)\Leftrightarrow(r1_tarski (k10_xtuple_0 X1) X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))\Rightarrow((v4_relat_1 X2 X0)\wedge(v5_relat_1 X2 X1)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))\Rightarrow(v1_relat_1 X2) \quad (7)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.(\neg v1_xboole_0 X1)\Rightarrow(\forall X2.(\neg v1_xboole_0 \\ & X2)\Rightarrow(\forall X3.((v1_funct_1 X3)\wedge(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1))))\Rightarrow(\forall X4.((v1_funct_1 X4)\wedge((v1_funct_2 \\ & X4 X1 X2)\wedge(m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 X2))))\Rightarrow \\ & ((v1_funct_1 (k1_partfun1 X0 X1 X1 X2 X3 X4))\wedge((v1_funct_2 (k1_partfun1 \\ & X0 X1 X1 X2 X3 X4) (k9_xtuple_0 X3) X2)\wedge(m1_subset_1 (k1_partfun1 \\ & X0 X1 X1 X2 X3 X4) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k9_xtuple_0 X3) X2)))))))) \end{aligned}$$